سفرِ ناتمام

کلامِ مولانا مُصطفیٰ حُسین انصاریؒ

پیشکش مُصطفیٰ انصاری فاؤنڈیشن، سرینگر

عناوین

بِسمِ اللہ الرَّحمٰن الرَّحیم

عرض مُرّتِب

شاید بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ مرحوم مولانا مُصطفیٰ حُسین انصاری ایک عہد ساز نثر نگار ہونے کے علاوہ پُر گو شاعر بھی تھے۔ انکی زندگی میں اُنکی شعری تخلیقات زیور طبع سے آراستہ نہ ہوسکیں۔
ہم نے اُنکی یہ چند نظمیں ان کے احباب وعقیدت مندوں سے حاصل کی ہیں جوانہوں نے مختلف محافل میں مولانا مرحوم کی زبانی سُن کر قلمبند کی تھیں۔

چونکہ مولانا کی کشمیری شعری تخلیقات کا اکثر حصہ دستیاب نہ ہوسکا اسلئے قارئین کی تشنگی باقی رہیگی۔ خاص کر معرکتہ الآرا نظم 'شکوہ' کا وہ آدھا حصہ یعنی جوابِ شکوہ جو اس بند سے شروع ہوتا ہے 'عقلہِ ژھوٹی زن کور سَوالاٗ' تاحال دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کتاب میں شامل نہ ہوسکا۔ اُمید ہے کہ قارئین ہماری یہ سعی قبول فرمائیں گے۔

مُصطفیٰ انصاری فاونڈیشن

پیش لفظ

یہِ کتابچہ چھُ اکہِ طرفہٕ یِیمہٕ کتھِ ہُنٛد ثبوٗت زِرزٕ عمل ، وۄنمُت یا لیوکھمُت لفظ چھُ ہمیشہِ موجوٗد روزان ۔ دۄیمہِ طرفہٕ یتھ کتھِ دلالت کران زِ مولوی مُصطفیٰ انصاری مرحوم آسی زندگی ہٕنٛدِس یَتھ رازس وآقف زِ یہِ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ مختصر ۔ اتھ منٛز یہِ کینٛژھاہ کرنہٕ کرٛاونہٕ یِیہِ تمۍ۪ک سفر چھُ سٮ۪ٹھاہ طویل ۔ پننہِ مختصر زندگی منٛز یِم طویل تہٕ روزن وآلی کارنامہٕ یِمو انجام دِتۍ تِمو منٛزٕ چھ کینٛہہ مرتّب گمٕتۍ تہٕ کینٛہہ چھِ گژھان تہٕ کینٛہہ سپدن بُتھہِ مرّتب ۔ یِم کارنامہٕ چھنہٕ وُنی کُہنٕ أکِس شخصہٕ سُنٛد بلکہِ چھُ اَسہِ سارِنٕے ہُنٛد تہٕ یِنہٕ والٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد میراث تہٕ ۔

اَسہِ پزٕ یتھ کتھہ دادِ دیُن زِ مرحوٗمس میوٗل وقت سٮ۪ٹھاہ کم تہٕ تتھ کم وقتس منٛز تہِ روٗدی تِمس روزمرٕ کی مسائیل بیترِ نال وٕلِتھ ۔ اما تمہِ باوجودتہِ کٔر تِمو تِمن صلاحیژن ہنٛزٕ امانت دآری یِمہٕ تِمن خداوند تعالیٰ ہن عطا کرِمژٕ آسہٕ ۔ یہِ چھُ تمہِ منٛزٕ اکھ نموٗنہٕ ۔ یہِ باسہِ توہہِ نامکمل تِکیا زِ اَمکی سآری اجزا چھنہٕ وُنہِ دستیاب سپدی مٕتۍ ۔ انشاءاللہ تِم سپدن وارٕ وارٕ بروٗنہہ کُن دستیاب ۔

تِہنٛدۍ فرزندان چھ یتھ حدس تام مُبارک بأدی ہٕنٛدۍ مستحق زِ تِمو گٲراَتھ معالِس منٛز سبٕٹھاہ امانتدآری۔ یہِ کینٛژھا دستیاب سپدُ کھ تہِ کوٚ رُکھ فاوٗنڈیشنس تہٕ فاوٗنڈیشنہٕ ذٔریہِ مولوی مرحومٕنٛدٮ۪ن عاشقن بروٚنٛہہ کنہِ پیش۔

مےٚ چھےٚ اُمید زِ تِہنٛز کوٗشش روزِ جٲری تہٕ بییہٕ سپدِ مقبوٗلِ عام۔

پروفیسر محمد زمان آزردہ

یکم محرم الحرام ۱۴۲۹ھ

سینٹرل انسٹی چیوٹ آف انڈین لنگویجز۔ میسور

سفرِ ناتمام

مُصحفِ ربُّ العزِّت کلام مُقدسُک اکھ سورٕ چھُ سورۂ رحمٰن۔ یتھ اندر یہ آیہٕ مُبارک دُنیاہچہ بے ثبأتی ہُنٛد برملا اظہار کران چھُ۔ کُلّ مَنْ عَلَیْھَا فان ٍوَّ یَبْقیٰ وَجھُہ رَبِّک ذُوالجلالِ والاِکرام۔ اَتھ آیہٕ مُبارک کِس تنوظّرس منٛز چھےٚ یہ کتھ ٹاکارٕ سپدان زِ دُنیا چھُ بے ثبات تہٕ ناپائیدار۔ قدرتی کتھ چھےٚ زِ اتھ اندر تمام مخلوقات چھِ تمہِ آبہٕ ٹنلکہ پأٹھی یُس روٗ دپہنہٕ ستی کُنہِ تلاوس یا ناگس منٛز پأدٕ سپدِتھ ستی پھٹان چھُ۔ چنانچہ یہ کتھ مدِ نظر تھاوِتھ چھُ اَکِس شاعرس تہِ وَنُن پیومُت زِ:

زیست کا اعتبار کیا ہے میرؔ
آدمی ہے بُلبُلہ پانی کا

دُنیا ہُک سفر چھُ ناتمام تہٕ دوٚیمِن لفظن منٛز

کرکھے فِکر تہٕ سن اتھ
اَتہِ چھُنہٕ دَوام حأصل

اَمے سفرِ ناتمامُچ ذِکر چھے مرحوم و مغفور مولانا مصطفیٰ حسین انصاری

صأبن منظوم طریقہٕ مختلف عنوانَن تحت گرٕ مژٕ یتھ اندر دُعا، بہارس کیُتھ ہرُد آمُت، عبرتِ آدم، سپدُ وکھ ژیر ہمان آو دوہ، شکوہ و جوابِ شکوہ بیترِ نظمہٕ شأمِل چھےٚ۔ بنی آدمس چھُ ماجہ ہنزِ کوچھِ پێٹھٕ قبر ہنزِ لحد تام پزٕتھ سونٛتس ٕستی ٕستی ہر دُک مَزِ تہٕ پئوان وُچھن۔ اِنسان سُنٛد نفس چھُ بوچھِ تہٕ زِندگی ہنٛدِس سفرس انٛدرتہٕ یہ چھُنہٕ ہرگز سیر سپدان۔ مولانا مرحومن چھ پننین اکثر و بیشتر خطبن اندر منظوٗم طرزس پێٹھ اَمہِ ناتمام سفرٕچ بأنہٕ بأنہٕ وضاحت گرٕمژٕ۔ یہِ دستاویز چھُ یمنٕے کتھن پێٹھ قلمبند تہٕ ریکارڈ کرنہٕ آمُت۔ مصطفیٰ حسین انصاری أسی اَکھ ٲتھدی اسلأمی سکالر۔ یمو زندگی ہٕنٛدِس تلخ تجربکس بِناہس پێٹھ یہِ منظوٗم کلامہٕ تحریر کوٚر۔ أکِس انسانس چھُ بہرصوٗرت عملِ صالح خأطرٕ زنٛدگی ہٕنٛدی ناتمام سفرُک نقشہِ پانس نظرن تَل تھاوُن۔ ووٚنی اگر سُہ خدانخواستہٕ أتھی بارس منٛز مشرفُک شکار سپُد یا تِمی یمن کتھن دھیان دیُت نہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ تَس تہٕ حیوانس کانٛہہ فرق روزان۔ مولانا روٗ دُنیاہِکس جاہ و حشمتس ہمیشہ لتھ دِوان تہٕ سادٕ زندگی تہٕ قناعت پسندی پێٹھ یقین تھأوِتھ پننہِ علمُک قلم تہٕ فکر ہُنٛد ہلم دأرِتھ یہِ مولُل سرمایہٕ جمع کران۔ اللہ تعالیٰ کرِن مرحوٗمس حوٗرن تہٕ قصوٗرن منٛز جائے۔

شوکت انصاری
باغبان پورہ سرینگر

عظمت قُران

قُرآن چراغ محرابِ انسانی ہے۔
قُرآن مصباح مسجدِ رحمانی ہے۔

قُرآن مومن کی قندیلِ تابانی ہے۔
قُرآن مُسلِّم کی شمعِ شبانی ہے۔

قُرآن انسانیت کا سماج ہے
قُرآن آدمیت کا سرّاج ہے۔

قُرآن کمال معراجِ ایمانی ہے
قُرآن کمال خراجِ عرفانی ہے۔

ظہورِ صبحِ اول قُرآن ہے
ظہورِ انسانِ اول قُرآن ہے۔

دلیلِ ساجدِ اول قُرآن ہے
برھانِ عابد اول قُرآن ہے۔

رنگ اِسکا توریت ہے۔

انگ اِسکا زبور ہے۔

ڈھنگ اِسکا انجیل ہے

اور سنگ اِسکا قُرآن ہے

جلوۂ موسیٰ کی تعبیر ہے قُرآن

وادیٔ زیتون کی تفسیر ہے قُرآن۔

قُرآن ایسا راستہ ہے جسمیں تھکاوٹ نہیں

قُرآن ایسا واسطہ ہے جسمیں رُکاوٹ نہیں۔

قُرآن ایسی بُنیاد ہے جسکا اِنہدام نہیں

قُرآن ایسی عمارت ہے جسکا اِنصرام نہیں۔

قُرآن کی دلیل بے قیمت نہیں۔

قُرآن کی بُرہان بے وقعت نہیں۔

یہ عالموں کیلئے چشمۂ خندان ہے

فُقہا کیلئے آبِ رواں ہے۔

صالحین کیلئے شمعِ شبستان ہے

قاضیوں کیلئے فیصلۂ دوران ہے۔

حرکت جسم رسولؐ قُرآن ہے

جُنبشِ لبِ رسولؐ قُرآن ہے۔

گُل و بُلبُل کی عرق ریزیوں میں قُرآن

کوکل و سنبل کی عطا بیزیوں میں قُرآن۔

بادِ بہاراں کی مست ریزیوں میں قُرآن

رحمتِ باراں کی ترنم خیزیوں میں قُرآن۔

دُعا

چھُ خاموش شبنم چھلان روٗئے پوٗشن
چھُ توشان بُلبُل پھوٚلِتھ صُبح گاہی

وٗچھِتھ نوٚو شابابا کران نغمگی ستۍ
دِلن زیرٕ زبرا پھوٚلِتھ صُبح گاہی

چھےٚ مَسول بہارِ چ ہیتھ پوشہِ وٲتھرن
وندان آے گرایا پھوٚلِتھ صُبح گاہی

نرِگس تہٕ سُنبل لالہ وُ یمبرزل
ووٚشلِتھ چھُ عرُیان پھوٚلِتھ صُبح گاہی

گلابُک یہ رخسار سُرخ رنگ دوٗدس زَن
پیوٚمُت کم قلیلا پھوٚلِتھ صُبح گاہی

وُچھم عِشقہٕ پیچان گٲرِتھ موٚت وٲلِتھ نال
گٲرِھتھ مَس تہٕ مدہوش پھوٚلِتھ صُبح گاہی

سبزٕ شاخ سٟے پیٹھ گِنٛدِتھ گرایہِ ماران
گوٚان یاسمینا پھوٚلِتھ صُبح گاہی

کریماٰ کرم کر باغس ژٕ میأنِس
کران یِی دُعا چھُس پھوٚلِتھ صُبح گأہی

ژٕ ہردِنہِ طوٗفانہٕ رَپُھن میوٗن ہر پوٚش
برُکھ نوٚو ژٕ رنگا پھوٚلِتھ صُبح گأہی

رچھُکھ ہارٕ نارس کرُکھ سایہِ پانے
کرُکھ آبیأری پھوٚلِتھ صُبح گأہی

پھوٚلِتھ پوشہِ ٹورٕن کرُکھ پردٕ پانے
گرژھن نظرِ بُزی ما پھوٚلِتھ صُبح گأہی

رحیماٰ رحم کر ژٕ میأنِس بہارس
زِ یُتھ وایہِ سازا پھوٚلِتھ صُبح گأہی

تمنّا یوٚہے چھُم سدا خوٚش تہٕ خوٚشحال
گرژھن یَم مےٚ روزٕنی پھوٚلِتھ صُبح گأہی

☆ ☆ ☆

تفسیر آیاتِ سورۃ لقمانؑ

پکُن ژٕے چھُے کرو، وعدٕ کوٚر
وَتھ از تام ژٕ زانان چھُکھ

مہَ پکھ یتھٕ کنٕز زمیٖنس پیٹھ
ژٕ پکھ بُتھِ کنِز لگی پانس

وُڈن نو جان ژٕ وھ وھ پکھ
ژٕے واتُن چھِی اپور تامَتھ

سفر ژھوٚٹ زیوٗٹھ کڈن لاأزِم
نظر بھر پوٚر ژٕ کر مالس

پھٔٹِتھ کر آیہِ زمیٖن از تام
کھوٚرن ٹاسا کٔڈِتھ مو پکھ

تُلِتھ سر تھوٚد پکَکھ کوٚت تام
ژٕ کر واتکھ تھوٚنگِس بالس

سپُد وَکھ ژیر ہمان آو دوہ
چھُ توٚ، شِتھ چون ہٕہُن نو جان
عطر مٔلی مٔلی لباسا نوٚو
چھِ لأ رِگتھ لوٚکھ گرٛھان سالس
ژٕ موٚ کھالِ پھوکھ بُتھِس پنہٕ نِس
ژٕ ہٕج کٕج مو یہِ صورتھ کر
لباسا زیوٚٹھ ژٕ کنتھ لأ رِگتھ
چھِ کٔنڈی ووتھرِتھ پھسکھ زالس

☆☆☆

لوکچار

ژوُلُم ترأوِتھ گرِتھ لاچار
چھُنا کاثہہ یُس انم لوکچار
پیوان یاد چھم گندن باشے
نہ فکرا کاثہہ نہ کُنہِ کُے بار
گُیم کوّت تم ژھپن ژھایے
چھُنا کاثہہ یُس انم لوکچار
ژٹُن واٹُن سہ یارن ستی
رٹُن شامس بڈ٘ن ہُنٛد مار
سہ ماجے ہُنٛد بہ رنزٕ ناوُن
چھُنا کاثہہ یُس انم لوکچار
چھٔلِتھ پکون مٔلِتھ خاکا
سہ روشُن میون وُدُن زار زار
سہ توٚشِتھ میون شوٚنگُن کھبتھ چیتھ
چھُنا کاثہہ یُس انم لوکچار

تِپتھ کانگر پلو زالنۍ

برُن لاز دِتھ سُہ تُلہٕ ژٕنہِ نار
شوٗنگُن بے غم ووتھُن دُپہر
چھُنا کاتہہ یُس انم لوکچار

بوڈُن ووٕتلُن سُہ آبس منٛز
انان زیرا مےٚ یانۍ اوس ہار
ترُن ژھرانٹے سُہ دریاوس
چھُنا کاتہہ یُس انم لوکچار

پلو لِتھہٕ وِتھ بُرِتھ سوٗرِ بُتھ
وُچھان یام موج دِوان آس مار
شبس ساوان وَچھس تل آس
چھُنا کاتہہ یُس انم لوکچار

☆☆☆

عبرتِ آدم

(اس کشمیری نظم میں اُس روٗداد کو بیان کیا گیا ہے جو فرزند آدم کو مہد سے لحد تک سہنا پڑتا ہے)

کٔرِتھ بول بوش ژۄلُم بُلبُل أچھن بروٚنہہ کُن جوآنی ہُنٛد
وِچھُم پنجرٕس انجَر گوٚمُت زَزُر ژامُت گوٚمُت بے حال
سوٚگن ۆنِ اوس وُہن[۲۰] تامتھ ترٛہن[۳۰] تامَتھ جوآنی روٗز
ۆری ژتجی[۴۰] ہرُد ہیتھ آو ولاں جسمس مرض ووٚنی نال
چھُ پنٛژاہ[۵۰] گاش تھٔکراون کوٗٹھِن ہُنٛد ہوش موکلاواں
چھُ یامَتھ شیٖٹھ[۶۰] واتآنی مرگ مُژران أندی پٔتی زال
گٔنڈِتھ پآتو سَتتھ[۷۰] یام آو چھِ شیٖتن[۸۰] منٛز گژھان بدحال
چھُ سفراہ زیوٗٹھ گژھُن لأزِم پکُن تنہا بیابآنی
نمَتھ[۹۰] کیا آو سخت دشوار پیوٚان لژھِ پیٹھ گژھان ہا بار
یِواں یام ہتھ[۱۰۰] تہٕ سوراں سَتھ پیوٚان ۆسی ۆسی چھُ گیرآنی
أچھن مُژرِتھ وُچھان بآژن ہیٚتِن مرٕگنٕ لگنٕ یام ہِکہ
ۆندِتھ ٹاکارِ پزٕرس سر چھُ ہیتھ پرٛتھ کانٛہہ گژھان فآنی
لگاں یام ہیٚکٕ چھُ سکراتُک وٹاں ہوٚنڈ چھِس پٔرِتھ کٔلماہ
پیوٚمُت آسان چھُ بآژن منٛز وداں أندی أندی تمِس سآری

کٔڈِتھ لٲگۍ تہٕ درٛسہٕ دِی دِی گرٛ شھان تنہٕ ہُنٛد لباساہ چاکھ
پیوٛمُت آساں چھُ تٔختس پہٕٹھ لباسس نِشہٕ گۆمُت عآری

أنِتھ توبوٕد بٔرِتھ تھوٗکھ چھٔلِتھ پاناہ وٕلِتھ کفنا
کۆڈُکھ تنہا مزارس کُن ژٕلِس وٕڈرِتھ پٕنٕز سآری

☆☆☆

بہارس کیتھ ہرُد آمُت

وٕتھتھ ہِندٕ رے گوس تھاٲرِتھ اما اوسُم گۆمُت وَکھ ژیر
وُچھم ہرُدن زرُد ووتھرُن تھٲکِتھ گاشاہ گۆمُت ووٚنۍ سیر

اَتھن رنگِ حِنا مستی وُچھم پانس زژُر ژامُت
ژٕھٹِتھ باکھاہ ودان بُلبُل سپُد کیاہ یتھ گُلستانی

گرژھان ہرکانٛہہ چھُ بُزی خاکس یوٲن یاں حُکم سُبحاںٔی
فرِیبن ہُنٛد اَپُز دُنیا ژٕ مو بر لول گرژھکھ جاںٔی

ژٕ پھیر ترنگرٕن سنگر مالے وٕسِتھ قبرن ژٕ نظراہ کر
لبکھ کاںٔتیاہ گھرن سۆرا کۆرمُت تیٚمۍ جہاں فاںٔی

گٲمتۍ نیرِتھ گھرن ترٲوِتھ نہ پۆت پھیرِتھ ہوٚان کانٛہہ ناو
یمن منٛز کینٛہہ جوان پیر ٲسی طفل بیٚیہِ ظلِ سُبحاںٔی

کرٕو پانا سکھر ووٚنۍ دۄر بسُن ٲخر چھُ ہُنہِ راںٔی
دَپیٛام ژلہٕ ہا اما ژلہٕ کور ژَلُن ووٚنۍ چھُم نہٕ امکاںٔی

☆☆☆

مکالمہ جاھل و عالم

وُچھم عالم تۂ جاۓھل کران بحثۂ بحثا
دُشوے دِوان جہل علمس دلیٖلا

رٹان شُرکٚ چھُ عاۓلم خیالا ٔگرِتھ یی
جاۓہل جہل ہیتھ کرُن از چھُ سوٗرا

جاۓہل وچھان یام چھُ ژھرٛ ٹھ پیچ بحثٕک
ارادہ کوٚ رُن پرِدٕ تُلنس قلیٖلا

کوٚ رُن عرضِ خدمت چھُ عِلمُک مقام کیٛاٚ
بوٗ زِتھ چھُ علمس لگان تام کھوٗ را

فخر اَونان چھُ یہِ علمُک روادار
زانُن چھُ عزت بے زان ذلیٖلا

عبادت چھُ علما ریاضت چھُ حِلما
سنگر پھولان آۓ علمُک نوٗ را

علمے چُھ دوہہٕ راتھ شعورس دِوان حِس
علمے چُھ انسان سُند سنگِ میلا
علمے چُھ پزراونان خاص وعامس
علمے گھرن منز کران جہل دوٗرا

علمے رٹان پتھ چُھ مال وبنوٗلس
حیائچ یہِ زینت چُھ بھاواں رنگیلا
علمے تکبُر پتھر تراوِ ناوان
مأنڈِتھ جہالتھ کران علم سوٗرا

عملامے علمس کرِم یِژھ مے ازتام
جہلا گھرن ہُند کوٗرم یُتھ ذلیلا
علمکی چمن اَئے پھٗلِتھ جایہ جائے
شبِ تارٔنئ درائے عِلمکہِ نوٗرا

جأہل وٗتھ ئریہِ بوٗزتھ گرم گو
اُجس تالہِ کھورتام ریہہٕ نارِ سوزان
مقامایہِ علمُک کروٗ پانہِ زونتھ
علمُک ژٔٔے دفتر کوٗرتھ پانہٕ سوٗرا

کران کتھ ژِ ژھرٔ ٹھ پیچ چُھ بحثا فضو‘لا

ژِ ھنُتھ رب ژٔ ےترٲوِتھ کوٚ رُتھ کارِ شیطان

فخر و مباہات کران کیُٹھ ژِ وتم

عملا علمس ٲرتھ کر ژٔ ے پوٗ را

پرٚ ریی زِعلمے عبادت چُھ دیٚنا

وُ چُھتھ بارہا پانہٕ دینٕگ یہِ فرمان

کھبتھ چیبتھ ژِ مدہوش مستانہٕ نندرے

سنگرن پھٲلِتھ آ ویا متھ نو‘ را

جہلس جِلا دِتھ عقل مانڈِ ناٲوتھ

عمابأً گرو وُتھ ژٔ سےنسیانِ قُرآن

پزراژٔ ے ہر دم ماتم کناں روٗد

فاران ترٲ وِتھ یہ کیُٹھ کوہِ طوٗرا

ٲرتھ فرقہٕ بنٛدی یہوٚ ے چوٚن اِصلاح

ٲ نِتھ ژھٹھ ژٔ ے قومس مُشرُتھ ژٔ ے فرمان

ژٔ ے زوٗنتھ نہٕ زانہہٕ کال یہ وحدت چُھ رحمت

نفرت لگُن ہنز ٲرِتھ کر ژٔ ے دوٗ را

عِلمے چُھ آسان مذہب شناسا

امارۄ ٹتھ، رحمان ترٲوِتھ، شیطان

عِلمے یقیناً چُھ پراگاش آسان

پھولٕے کرگرس منٛز ژ ٚے علمُک نوٗرا

علمے عمل ہیٚتھ چُھ پرزلان دوہہٕ راتھ

تراوُن چھُ نفساتہٕ زانُن چُھ سُبحان

نفسُک غلام چُھ فنڈ افریبا

رنگدار لباسا اماّ ملِتھ سوٗرا

باخوف عالِم چھُ مال وبنوٗس

زانان حیاتُک یہِ کرٛ یوٚڑھ امتحانا

بےغم یمو نِشہ عالِم چُھ آسان

حاجت منڈن چھی دِوان پوٗر پوٗرا

عملاوَن علمس کٔرتھ کرژ ٚے ازتام

جہلا گھرن ہُند کوٚ رُتھ کرژ ٚے زانہہٕ فان

ۂرِتھ پٚے چمن علمکی جایہِ جایہٕ

چھوٚکُتھ پوشہِ ٹوٗرن غرورُک ژ ٚے سوٗرا

کھٔسِتھ پیٚرِ لوٚکن دِوان گوکھ بتولا

وُچھِتھ پانہٕ أندی پٔتی ژٕے بسیار بُرہان

علمی معیارٕچ عبادت کرٕتھ کر

عبادت چاۓنۍ چھےٚ محض خانہٕ پوٚرا

چُھ بہتر جہل میوٚن امہِ چانہِ علمے

کُنم زانہٕہ نہٕ چاۓنۍ پأٹھۍ اسلام وقُرآن

بوٚزِتھ یہِ بحثا فرق کرزٕ پانے

دوشوٕنۍ یمن منٛزکوٚنہہ اکھ چُھ نوٚرا۔

☆☆☆

گٹہٕ زۄل

یہِ دُنیا بنوُ تھ خُدایا ژٕ ے کتھ کیُت
أچھن ہُند لحاظ نہ رۆ داحترام

سُہ زانُن سُہ مانُن حیایؠ گراوُن
ماجبن نہٕ پرٛژہٕ گأر مالبن نہٕ توقیٖر

بُزرگن بُزرگی پہوٕ ان وُنی رچھنٕ چھےٚ
چھُ اولاد بُتھی پھیٖرُ رٕٹتھ ناو پانس
کھسُن پوٗ وسُن پوٗ چھُ مایا بنیوٗ مُت
کران زِندگی ہُنٛد یہوے سأری تفسیٖر

ٲچھتتھ دأرآ یکھ بدن آ کھ سۆرتھ

نوٗ ہوشاہ کوٗٹھبن ہُند نہ گاشأ چھن منٛز
کران مایہِ ستبن چھِ پانس تسلّا
ڈنجے مایہِ تھاوان چھُ صحیح یہِ تدبیٖر

ٹی وی تہٕ ویڈیو چھِ برۆنہہ کنہِ رٹان یام
کران محرماتن شب و روز نیلام
نہ حیاتہٕ شرما نہ مرُنک غما کانٛہہ
چَھ ژھٹھ وٕتھتھ وُچھتھےٕ ونان یہِ چُھ تقدیر

دِوان وٕنی خابن خیالن شب و روز
چھِ لسنس تہٕ بسنس کران یاربأشی
تھکان چھِ ژھنان چھی ژھانٛڈان نٔوی گُر
شۆنگنس تہٕ وۄتھنس چھِ گاران تدبیر

نالان دٟنس چھِ اسلام بیزار
عألم تہٕ جاہل دۄشوے روادار
جاہل چھُ دٟنس مانڈان ٹاکار
اسلام وُٹھن پیٹھ عالم چھُ تعبیر

چھِ پیرٕ ہن کھٕسِتھ یم کران وعظ خوأنی
کٹن ہُند یہِ حلقا کران شادمأنی
وُچھ گۄڈٕ زوّل گرن منٛز نہ کانٛہہ آن مأنی
وچھان چھُکھ کران کیا چھُ دینک یہِ تفسیر

چھِ لأ گتھ لباسا خضرڈا کہٕ ماران

پزراچُھ مظلوٗم اپزاچُھ جیلان

دیٖنس چھِ درٕوتا شب وروز وایان

چھ شُری بأژ آزادلوٗکن چُھ تعزیٖر

نہ دیٖنا شرٕن منٛز زنٕن آن وبانا

اثاثہ گرَن ہُند چھُ شوکت تہٕ شانا

برٔتھ بنک ونان چھی دُنیا چُھ فانا

حدیٖثس قُرآنس یمے نوٕی چھِ تفسیٖر

گأٹتھ زہٕو سپزٕم وُچھان حالِ انسان

چھُ گٹہٕ زوٗلٕ أچھن منٛز دِلس منٛز چُھ طوٗفان

کھٕلِس منٛز پوٕہول کٔھ سٔمِتھ سأری دوران

رحم کرزٕ پننٕے مےٚ گٹہٕ پچھ یہِ تنوٖیر

☆ ☆ ☆

عظمتِ صیام

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس عِبادتُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس ریاضتُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس شرافتُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس کرامتُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس رحمتُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس مشقتُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس عظمتُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس برکتُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس احساسُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس اِمساکُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس ایثارُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رٔتس پیٹھ یُس ابرارُک رٔتھ اوس

سلام تتھ رتبس پیٹھ یُس گونہونشہِ تائِب کران

سلام تتھ رتبس پیٹھ یُس ثوابن پیٹھ رأغب کران

سلام تتھ رتبس پیٹھ یُس عبادتن ہُند طألب کران

سلام تتھ رتبس پیٹھ یُس نیکین غألب کران

ولایتہِ وأ لسِ رتبس پیٹھ اَسِن سلام

شہادتہِ وأ لسِ رتبس پیٹھ اَسِن سلام

امامتہِ وأ لسِ رتبس پیٹھ اَسِن سلام

کرامتہِ وأ لسِ رتبس پیٹھ اَسِن سلام

طہارتہِ کس رتبس پیٹھ اَسِن سلام

نجابتکِس رتبس پیٹھ اَسِن سلام

سخاوتہِ کس رتبس پیٹھ اَسِن سلام

سیادتکس رتبس پیٹھ اَسِن سلام

الطافکِس رتبس پیٹھ اَسِن سلام

انعامکِس رتبس پیٹھ اَسِن سلام

انصافکس رتبس پیٹھ اَسِن سلام

اکرامکِس رتبس پیٹھ اَسِن سلام

علی علی

دمہ دمہ ہر دم دم دِیہ ژِ ندے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

علیؑ علیؑ کر دمہ دمہ راتھ دوہہ

سرن ہارِنڈ وچھی دُشوار

کا تیئیا ین تے کا تیاؑ آۓ

کینہ شانہِ بڈی آسیر کینہ کم پاۓ

دمہ دمہ ہر دم دم دِیہ ژِ ندے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

عُمر گُزرے یہِ عُمر گزرأ رم۔

بزمن رزمن ژھا ریوٗم کوتاہ۔

ہستی نیستی منزٛ گاریوم

بروٗ ہنہ کنہِ آستھ چھی میتہِ دورے۔

دمہ دمہ ہر دم دِ یہ ڑندے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

دشت ارژنہِ عقلا رآ وم
تشریف أنتھے ماہِ تابان
عدے أستھ رکتھ کنۓ آوے۔
سلمانسؑ ییّلہِ مو کلاوے۔

دمہ دمہ ہر دم دِ یہ ڑندے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

طورُس نوُ رایّلہِ گو ظاہر۔
مشہود تمہِ آنہ گو سوزان۔
وجودُ کُ چھ موساہنؑ جلوے۔
پران موساؑ رود سجانۓ۔

دمہ دمہ ہر دم دِ یہ ڑندے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

ترہنّ ساتن ہُند عیسیٰؑ ییّلہِ آو۔

یتھ منزٕ منزِلس کرِ گُفتار

تاجِ نبوت ہیتھ چھُس برسر

انجیلؑ ہیتھ آس تورے عبدے

دمہٕ دمہٕ ہردم دم دِیہ زٕندے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

شِکمِ مأہی منزٕ یونسؑ ژاوٕ

للہِ وِتھ پھرُن دریاون

اعجازن پیٹھ اعجازُ چھتےٚ

دِژنس ور دِتھ اکھ اکھ گرائے

دمہٕ دمہٕ ہردم دم دِیہ زٕندے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

سُکر اسُن سہوا زاتُن

بسطا وصلا بیٚہِ اعتقاد

عاشق عِشقا بیٚہِ اِنقباضا

اتھ وتہِ سأ لِک وِزوِز پکنے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

فنّاتہِ محورؤحکُ معراج

انّا الحق چھی وجودا

مشہوٗ د، مثال، عالم امرا

وتہِ گنڈی ٔ وتھرتھ پکُن محالے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈ ے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

فتح،فتوحا، حِس نقاشا

ظاہرتہِ مظہر روح لاٗزم

بوزبا اعتقادِ حِس درپاشا

ماہِ رِنی ہستی پرٛتھ آنے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

ابدال بنتھےٰ سپد کھ مُظھر

گاہے ظاٰہر گاہے باطن

نقبا، رجبی، حقکُ واٰ صل

سوُرے عالم یہنزٛ ے مایےٰ

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

لاہوتس تے جبروتس منزٛ

ملکوٗتس منزٛ گو آشکار

رازاِ پنہاں گو ظاھِر تے

توحیدس کرِ برونھ سجدے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

ارشاد۔ تکیوِ ینکُ یم اھلا

خاٰ ہش مارِتھ زانان اصلا

ھستا۔ بود، ایمن نو واےٰ

ستہٰؐ وے اقلیم تنھترآئے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

وجُو دن پُر ژ ھ شہوٗ دس یام
واوس شینس کیاہ رازا
کافس نونس منز کیا رشتے
تھاۓ رِتھ شینا پیو بُتھِ کِنے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

عرصس پھیران ملکوتس منز
ہر دم ہر آن ژھانڈان گو
قو سین نس نِشہِ گوس تلواسے
نو را سجدٔس منز وُ چھتے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

جواب بو زِتھ شین گوشادان
واوس برونٹھ کن گو فرمان
زِ ژوڈ ھ عرشس پر وَ پیٚہِ
گٹہ منز عینن واو کوڈیے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

جُز وے نور، نیو، کھ عشقِ وحدت
منزل سوزاں ماحول عریان
ترأ وِتھ قوسین پوکٓ برؤ نہہ گُنے
جائِے وحدت ووت گُن زؤ نیے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

پھیرِ تھ یتھ آ وراز فیکون
قوسین ترأ وِتھ کورنس لامکان
ہر ہر منزؔل آس عریانے
علیؑ علیؑ اوس جائے جائے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

یؤ نان اصطیقوس ادِق آس داعی
اتقیا کرخی، روس ونہِ نس بطریسا
عراقی زانسِ امیر الخلے
فارس دمہِ دمہِ فیروزے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈ ے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

متیٰ نبیؐ سنز امت اریا
خضرمی بر بر برہمن دینِس نظارا
منز اِصفہانس بوقلا مشہور
فروق وینس منز ناؤ ے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈ ے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

دمشقی بوعلیؑ خطائی بولیا
عجمی کنکعوانوی کاٹھس مانانۓ
زُرتشت بُت شکن آمسے زانان
بلبلا ناوچھس منز ژنڈ ے

دمہ دمہ ہر دم دم دِ یہ رِنڈ ے
علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

انجیلس منز اِسماوریا

ولی قرآنس منزتو راتس زنڈ ارا

زبورٗس منزٔ آزریا آئوٗ

ویدا دمۂ دمۂ اوم زانے

دمۂ دمۂ ہردم دم دِیہ رِنڈٔے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

کافن نونن کنزاً مخفی

خُم میدانسٕ منزٔ نبین گوڑ اِظہارا

فُقراءِ اژھاران پیرٕ پیرانے

نُصیری وزِ وزِعینا زانے

دمۂ دمۂ ہردم دم دِیہ رِنڈٔے

علیؑ علیؑ دم حق مستانے۔

☆ ☆ ☆

غدیر

غدیر ایک نظامِ مسلسل ہے۔

غدیر ایک انتظامِ مکمل ہے۔

غدیر میزانِ ہدایت ہے۔

غدیر معیارِ قیادت ہے۔

غدیر دلیلِ ختم نبوتؐ ہے۔

غدیر برہانِ مظہرِ وحدت ہے۔

غدیر اختتامِ رِسالت ہے۔

غدیر افتتاحِ دورِ اِمامت ہے۔

غدیر سرنامۂ دستورِ آدمیت ہے۔

غدیر عنوانِ منشورِ انسانیت ہے۔

غدیر عظمتِ نبی آدمؑ ہے۔

غدیر رفعتِ نبی خاتمؐ ہے۔

غدیر آزادیٔ لوح و قلم ہے۔

غدیر حریت فیض و کرم ہے۔

غدیر اکرامِ طہارتِ گفتار ہے۔

غدیر انعامِ شرافت کردار ہے۔

غدیر تاریخ میں مقام جلی ہے۔

غدیر حدیث میں مقام علیؑ ہے۔

یعنی علیؑ ولی ہے علیؑ ولی ہے علیؑ ولی ہے۔

☆ ☆ ☆

شکوہ

پوٚس وۄتھمُت کرٛہنہٕ مازس توٚنہٕ آمٕژ زَن چھے سکھ
آیہٕ پھٹنس ووٚنی مےٚ وأنج رتہٕ گرٛکن تامَتھ چھ گربھ
سرکشَی ہُنٛد شعلہٕ ہیوٚ کاڈٕن وُہان ژھبتہٕ گُس گربھ
زَن نَمو ٹلۍ ئرٛنہٕ تأرِتھ چھِم دَپان بڈِ ٹُل ژٕ گربھ

گہہ ہٕٹس پیٹھ باکہٕ ڈھیرِس آوٕلنۍ گنٛڈی گنٛڈی کمَر
صبر و تابس موٗل پرٛاٹان ہِکی تہٕ ووٚش بییہٕ اوٗش بُر

پرٕدٕ ژھینٛیٚ تحت الشعورس کھٔرٕ تَل پاتالہٕ کتَھ
کتھ چھے سوے کتھ ئلۍ کڈٕنی نتہٕ ہارِ یمبرزل تہِ رتھ
سوزِ دِل رَتھ زالہِ ژانگبن وہہ تہِ گُنہِ گُن ژھانڈِ وَتھ
نارٕ ریٚہہ کھسہِ توٗری آسمانن تہٕ دزِ سأرٕ ے نمَتھ

کتَھ یتھُے بازَر کئڈِم مَلکن وُچھم بُتھ ہیوٚ کھسان
حأرتکہِ دریاوٕ بُزی گئے دولہٕ انسانن وُچھان

کریکھ ملک الموت ماران طعنہ ژنجہِ لأئِتھ ونان
خاکہٖ لوپنوٖ کتہِ سا اوٚن جرُت چِھ از باٗغی بنان
عرشہِ تھزرس یوٚد تھُر کھارس تہٖ تیوتُے گو ہڈان
کتھ سا پپٹھ ہر ہر اٗمِس کاڈٕن چھُ گُستاٗخی کران

آہ و زاٗری میانہٕ توٚتُے آے لوٚگ پراٗٹتھ فلک
لوحِ محفوٗظس چھِ ٹھاسان ڈٕکہٖ دپان بوٗزِتھ ہمک

روزِ ٹھرِ نامن تہٖ بیہِ اوٗشہِ پُپس ون کوٗت کال
کیٛنہہ تہِ گرٛشیتن زٕہو پٕنز واتِنز مےٚ از چھم لامحال
کُس سا چھی قاٗدر ونان پانس کمِٕس یوٗتاہ جلال
ہوش تھاٗوِتھ بوٗزِی تن انسانہٖ ہندی یم کیٛنہہ سوال

ژےٚ ووٗنُتھ نا دنیاہس منز بَس مے محمدؐ ٹوٗٹھ چھُم
ژے ووٗنُتھ نا ولہٖ ژہ وُچھ محبوب کیا خوش لوٗٹھ چھُم

ونتہٖ چاٗنِس ٹاٹھی ہندِ گرِ زاوٗ نا مولا حسینؑ
اہلبیتنؑ ہتی کِسا ہس ژاوٗ نا مولا حسینؑ
فاطمہؑ ہندِ بطنہٖ منزے دژاو نا مولا حسینؑ
مرتضیٰؑ ہنز تربیت ہیتھ دژاو نا مولا حسینؑ

بوٗئے ژُرقانُک تہٕ یاور دیٖنِ اسلامُک بنِیٚو
موٗنڈ کٲمۍ دوشِ رسالتؐ جامہٕ الہامُک بنِیٚو

خطبہٕ ژوٗٹ پیٖغمبرنؐ یامَتھ حسینسؑ گرٛاے لٲج
آو ییٚلہِ دُنیہس ملکن عرشہِ پیٹھے آس رٲج
زندگی ہٕنزِ زوٗنہِ أندی پٕکۍ کالہٕ اوٗبرٕچ ژھاے ژٲج
مٲتۍ ژٕ گوہس نا کتھَن تمہِ ساعتہٕ أسس زہو تہِ کٲج

یوٚ دخدآیی ہُنٛد ژٔے دعویٰ چھُے تہٕ کڈ تیٚلہِ پُھٹ کتھَن
عدلہٕ چھِن بوٚنٕن زَزُر ژاو زَن زہر چانٕن اَتھَن

ژٔے ووٗنتھ فرعوٗن چھُنہٕ معبود بَس بٔے چھُس خدا
ژٔے ووٗنُتھ نمروٗد چھُ مردود بَس بٔے چھُس خدا
ژٔے ووٗنُتھ شداد چھُ بے سوٗد بَس بٔے چھُس خدا
ژٔے ووٗنُتھ بٔے یوت چھُس موجوٗد بَس بٔے چھُس خدا

چاۓزِ کِنِز ڈِلی ئتی چھِ تِم شاید تۂ گرݜھ وُچھ انتظام
بوّر تِمو انصاف ژانگنِن تیلۂ زآجِکھ ظلمۂ کرام

تِم وُچھان ظُلمُک اثر ہیوٗ ہیرِ بوٗن چھَکھ نٹھ کران
مارِ کاآتیاہ چھِی گرݜھان بروٗنہہ کنہِ تۂ پتۂ چھُکھ اُچھ وٹان
تِم کران پتنِن اتھۂ روٗٹ ژِ چھکھ دارس لدان
چانۂ دٔسی لوّگ جارِ انصافس عدالت تِم کران

ووٗزِ تِمے چھا رحم کروٗزِ کِنۂ ژِ چھُکھ ژِ ےوَن جواب
محسنِ انسانیتؑ شوٗبیا تِمن کِنۂ ژٔے خطاب

ونتۂ ییٚلۂ روٗٹ نا حُسینؑ نالۂ متۂ قبرے رسولؐ
پھٹٔڈ کنِن اُش گنڈ سپُن بے اختیار ابن رسولؐ
زِندَہ وِ ے ژھچِہ باکہِ تیوٗت گو قبرِ منٛزِ حضرت ملول
چون تمہِ وزِ ژھو پہ کُرِتھ روزُن تۂ اوسا کاٗنہہ اصول

فکرِ توّر سیّدِ سیوّد زِ دعوائے محبت اوس ڈوٗنگ
کربلاہس منٛز گوّ ژھانتۂ ژھٹۂ گرݜھُن انصافۂ ژوٗنگ

کوٚر جنابِ زینبؑ رخصت مدینس تِتہِ وُچھُتھ
بے کسن ہُنٛد کاروانا دڑاوُ سفرس تِتہِ وُچھُتھ
مسلمؑ مظلوم راتس پھیوٚر کوفس تِتہِ وُچھُتھ
بابہٕ جانن مارٕ گژھنچہٕ خبر ییٚلہِ واٰژ رقیس تِتہِ وُچھُتھ

وۄد کنو تامَتھ حسینؑ کوچھِ اندر ییٚلہِ ہیٚژ یتیم
ژھوپہٕ کٕرتھ ژے یوت روٗ دُکھ چھُکھ دپان پانس رحیم

خاندانِ بوٗ ترابسؑ کربلا ییٚلہِ گاش پھوٚل
ظُلمہٕ واون باٰژ بوٚک ہیٚتھ حضرت شبیرؑ وۄل
کوٗژرک پمپوش ژٕمٹیمتی منگان اکھ ترٛیشہِ گوٚل
چاٰنٛی تمٕی پیغمبرنؐ تمہِ ساعتہٕ رویس خاک موٚل

کائناتک سینہٕ ژھیوٚن قاسمؑ تہِ گو اکبرؑ تہِ دڑاو
گو حیاتک پیالہٕ ٹیوٚٹھ شاہ اصغرسؑ ییٚلہِ تیر آو

گٔیہِ ژٕے تھٕی شمشیرِ بُزٕی تتہِ کتی انصارے حسینؑ
عابسؑ و نافعؑ تہٕ مسلم حُر حبیب تہٕ ابن قینؑ

مأرِ گٔے قُدرژ أچھن بروٚنٛہہ کنہِ علیؑ سٕنٛدِ نورِ عین
جعفرؑ و عباسؑ عون ابن شاہِ مشرقینؑ

قتلگاہس منٛز قیأمژ ڈھیر آمُت ووٚلہٕ سنس
تیرٕ شرانوٚ پرٛیُن کوٚر سمیس قحط ووٚتھ یاوٕنس

ہأشمی خوٗنک چھُ یُپ دوٚدٕر گٔمژ زندگی
أس وٕہرِتھ موت پادن تل نٔمیمژٕ زندگی
پھہرٕسے تتہِ ڈوٚنٛز گوٚلرن منٛز موٚژیمژ زندگی
تھأرنیمژ بانبرٕیمژ آوسیمژ زندگی

زندگی ہُند رأچھ در أسِتھ دِتُھ موتس حیات
قتلہٕ زیُٚن زوٚلتھ سراسر تھامِہ گٔرتھن کائنات

سیٖنہٕ دوٚ دمُت ریگزارس یک طرف پیوٚمُت حسینؑ
آفتابس پھوٚر پھرٛ کان تمہِ جوشہِ ووٚزلیوٚمُت حسینؑ
پٔنٛنہِ ہٹہِ رِکس خوٚنہٕ سٔدرس منٛز بٔڈِتھ گوٚمُت حسینؑ
تیرٕ لگۍ بَدنس سٔنِتھ چھوکہٕ دأوی سپدیوٚمُت حسینؑ

کتۓ شفّقت کتہِ محبت کوٗت گُمڑؤ از ماے چاٗنژ
ظُلمہٕ کھُٹھڑ ڈیشتھ تہِ دَم پھُٹڑ کیاژِ از گگرائے چاٗنژ

دوڑٗ جگر کوٗتاہ کوٗ رُتھ ییٗلہِ وۏد سکینہؑ زار زار
عار رَژھ ما آئے ییٗلہِ تمہِ بابہٕ ژھانجیٚو بار بار
چانہِ جایےِ آسہِ ہے کاۂہہ بدلہٕ ہیو پروردگار
کائناتس سوٗر پھولہے نوٗرٕ ژھاین ہیٚیہِ ہے نار

چانہِ اتھ تھیٗکہٕ وِنہِ خدآئی کونہٕ گو نیلام تیٚلی
یان مہرِنہِ فاطمہؑ وٗدی وٗدی پنٕژ رخسار چھٔلی

چاک دِتھ آولِین موصوٗم جذبن خوٗن پھوٗٹ
لوٗٹھ گو ارمانہٕ ڈھیرس ہاوِسو فریاد ژھوٗٹ
مائنزِ نم گئیہِ گُری سُمن تل آفتابن پان کھوٗٹ
صبر و تابس گنڈ ڈیٚلیٚو ووژٔ غیرتن دامانہٕ وۏٹ

تتھۍ اَ کِس ساعتس مےٚ اتھِ یوٚ دوَے خدأیی آسہِ ہے
ہُٹ گرٛنڈَم دِمہٕ ہا حیاتس یوٚد خدأیی باسہِ ہے

ژےٚ وۄنُتھ نا آفتابس روز پتھ زینب چھی ئنٕز
از ژے تھی کتھہٕ کٔنز کڈان تَس بازروٗمٕنزی پیتۍ زٔنٕز
ووڈٕنی وُ چھتھن تہٕ ژوٗلتھ چاأنٕز وأنج زَن چھے کُٕنز
نتہٕ گرٛشھا تِتھہٕ کُٕنز علیؑ سٕنٛز کورٛ روٚیس میٚژ متھٕنز

تِم ستم ڈیشتھ ودان لات و عزا تِم گٔیہِ ووپر
بے رحم ژٕ یوٗت چھُکھ آسِتھ پٕنُن لوگُتھ گَشر

تالہِ پیٹھ چھے گرٛ او کھٔرٕمژ ۂج حکومت چھُکھ کران
آسہٕ ہکھ انسان یوٚ دوَے ژٕ تہِ کھسہٕ ہکھ آسمان
روبہٕ ہوٚت دپہکھ خدایا چھم نہٕ برداشےٕ گرٛشھان
کأشٛسہِ وٕنز پٔز کتھ تہٕ دعویٰ وٕلی چھِہن وأ لَس بران

گوپتولاکن یہِ سرِ انصافہٕ نِشہِ بے گانہٕ چھُکھ
کارِ کرتو، تن ژوکبرٕ چھی مانہِ کُس یزدانہٕ چھُکھ

نوحہ

(بزبانِ پنجابی)

کل دور علیؑ داسی وِچ کوفے امیرانہ
اج کوفے دے زینبؑ آئیؑ ہے اسیرانہ

بابے دی امیری اے، بیٹی دے اسیری اے
وہ دورسی شاہانہ اے حال فقیرانہ

نیزے اُتے ویر داسر ہمشیر ہے لے چادر
سرتے پھوپھی زینبؑ دے چادر ہے غریبانہ

دروازہ زِنداں تے اِک قیدی غازی اے
دِن رات کرے سجدے سجدے وِچ شکرانہ۔